`
ވޮލިއުމް: 48 އަދަދު: 183 ތާރީޚު: 30 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440 – 5 ފެބުރުވަރީ 2019 އަންގާރަ
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2019/R-178
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގއ.މާމެންދޫ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
• ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
ފޮނުއްވާނީ legalaffairs@po.gov.mv އަށެވެ.
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު: 3336102 ،3336211
ފެކްސް: 331 0274
ވެބްސައިޓް: www.gazette.gov.mv

ވޮލިއުމް: 48 އަދަދު: 183 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
`
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ކައުންސިލް
ގއ.މާމެންދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ތަޢާރަފާއި ނަން 1. (ހ) މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން
ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 151 ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ލޯކަލް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާޔާއެކު، އެ މާއްދާގެ (ޖ) ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން
އެކުލަވައިލައިފައިވާ، ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދެވެ.
(ށ) މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، [ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު 2. މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.
ކައުންސިލްތަކުން ދޫކުރާ 3. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން
ހުއްދަ
ދޫކުރަންޖެހޭ ހުއްދަތައް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތެއްގެ
މަތިން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ 4. (ހ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ހުއްދަތައް
ކަ ނޑައަޅައިފައިވާ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަތައް، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން
ކަ ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެގޮތް ކައުންސިލުން ތަނަވަސްކޮށްދޭން
ވާނެއެވެ.
1. އާންމު ތަންތަނުގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދޫނިސޫފާސޫތްޕާއި ޖަނަވާރު
ގެންގުޅުމަށްޓަކައި، ރަށުގައި ޖަނަވާރާއި ދޫނިސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ
ދަށުން ހުއްދަ ނަގަން ޖެހޭނެކަމަށް ކަ ނޑައަޅައިފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ޖަނަވާރާއި
ދޫނިސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ.
2. އާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް،
ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ
ދަށުން ދޫކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ހުއްދަތައް.
3

ވޮލިއުމް: 48 އަދަދު: 183 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
3. ލައުޑްސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ދޫކުރަންޖެހޭ ހުއްދަތައް.
4. ގޯތި ގެދޮރާއި ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށްދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ނަގަން
ޖެހޭނެކަމަށް ކަ ނޑައަޅައިފައިވާ ހުއްދަތައް.
5. މަގުމަތީގައި ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ.
6. ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ.
7. މަގު ކޮނުމާއި، މަގުގައި އެއްޗެހި ވަޅުލުމުގެ ހުއްދަ.
8. މަގު ހުރަސްކޮށްފައި ކަރަންޓް ސަޕްލައި ގެންދިޔުމާއި މަގު ހުރަހަށް ބެނާ ފަދަ
ތަކެތި ދެމުމުގެ ހުއްދަ.
9. ރަށާއި ގުޅިފައިވާ ކަ ނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ އާންމު
ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނެގުމުގެ ހުއްދަ.
10. މަގުފާރާއި އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފާރު ތަޅާލުމާއި ރޭނުމުގެ ކުރިން
ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ.
11. ބިމާއި ގޯތިގެދޮރުގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ.
12. އިމާރާތްކުރުމަށް ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ.
13. އިމާރާތާއި ގޯތި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި އެކަންކަމަށް
ދޫކުރަންޖެހޭ ހުއްދަ. (އެކަމަށް ކަ ނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާ
ގޮތެއްގެ މަތިން ދޫކުރާ ހުއްދަ)
14. ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި އެފަދަ ތަންތަނަށް ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ
ހުއްދަތައް (ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިން ދޫކުރާ ހުއްދަ).
15. ރެސްޓޯރަންޓާއި ހޮޓާ ފަދަ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، ސާފުތާހިރުކަމާއި ޞިއްޙީ
ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކަންކަމަށް ކަ ނޑައަޅާ އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރާ
ހުއްދަ.
16. އާންމު ވިޔަފާރީގެ ހުއްދަ.
17. ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި ކުނި އުކުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ.
18. ޚާއްޞަ ދުވަސްދުވަހާއި މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅިގެން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް.
19. ތެލާއި ގޭސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ.
4

ވޮލިއުމް: 48 އަދަދު: 183 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
20. ބޭހާއި ކެމިކަލް ވިއްކުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ.
21. ބިދޭސީން ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ.
22. ހޮޓާ ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ.
23. ކުންފުނި، ޕާރޓްނަރޝިޕް، ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ރަޖިސްޓަރީކުރުން.
24. ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއި، ޕާސްޕޯޓު ހެދުމާއި އައުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
ފޯރުވައިދިނުން.
25. އެއްގަމު ލައިސަންސާއި ކަ ނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން.
26. ކަ ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރުން.
27. ބަރުމަރުކާއާއި ކަ ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނަގަން
ޖެހޭނެކަމަށް ކަ ނޑައަޅައިފައިވާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި، އެކަންކަމާބެހޭ ކަންތައްތައް
ބެލެހެއްޓުން.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަތަކުގެ އިތުރުން، ޤާނޫނު ނަ ންބަރު 7/2010
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 151 ވަނަ
މާއްދާއާއި މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އާންމުކޮށް އެކުލަވައިލެވޭ އެންމެހައި
ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ދޫކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ހުއްދަތަކާއި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކުން
ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ލާޒިމުކުރާ އެންމެހައި ހުއްދަތައް އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ
މަޝްވަރާގެމަތިން ދޫކުރުމަކީ، ކައުންސިލުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް 5. މި ގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ
މުއްދަތެއް ކަ ނޑައެޅުން
ތަކެއްޗާއި ހުއްދަ ދޫކުރާނޭ މުއްދަތު ކަ ނޑައަޅައި، އާންމު އުސޫލެއް، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ
3 (ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި ކައުންސިލުން އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 6. މި ގަވާއިދު ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައި، ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ކަ ނޑައަޅާ އުސޫލުތައް
ސަރަހައްދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ހަދައި، އެ އުސޫލުތައް އާންމުކޮށް
ހެދުން
ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
މާނަކުރުން 7. "ކައުންސިލް" މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ތަނެއްގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ކައުންސިލުގެ
މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
(7/2010) ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ކައުންސިލެވެ.
____
5